

# LIPROVEBIA

## Lenane-thuto

Notes

### Karolo#1:

- I. Selelekela.
- II. Puo:
  - A. Bohlokoa ba Mantsoe.

### Karolo #2:

- II. Puo:
  - B. Ka nako e ngoe Ho thola ke khauta (ho molemo haholo)!
  - C. Bala Mantsoe a Hau ka hloko.
  - D. Mekhoa ea Puo.

### Karolo #3:

- II. Puo:
  - D. Mekhoa ea Puo (nts'etso-pele.)
- III. Likamano:
  - A. Likamano tsa bohaisani.

### Karolo #4:

- III. Likamano:
  - B. Metsoalle ea 'Nete.
  - C. Kamano ea lelapa.

### Karolo #5:

- III. Likamano:
  - C. Kamano ea Lelepa (nts'etso-pele.);
- IV. Qetello ea puo le kamano
  - Tlhahlobo.

# LIPROVEBIA

## Notes

### Tlhahlobo

#### Lipotso tse ka lebelloang, limaraka li 20

- 1) Bonts'a litsela tse peli tseo ho thola e leng sesupo sa bohlae (maq. 176, 177).
- 2) Hlalosa tsela e bohlae ea puo (maq. 181-183).
- 3) Sebelisa buka ea Liprovia ho hahla tse ling tsa lintlha tsa botsoali (maq. 189, 190).

#### Lipotso tse ka lebelloang, limaraka li 10

- 1) Sebelisa Liprov 6:16-19 ho bonts'a bohlokoa ba mantsoe (leq. 175).
- 2) Sebelisa Mangolo a mabeli ho etsa lintlha tse peli tse fapaneng mabapi le seo o lokelang ho se etsa ka molomo oa hau (leq. 177).
- 3) Hlalosa "tsela e boeatla" ea ho bua (leq. 180).
- 4) Fana ka lintlha tse peli tse bonts'ang bohaisani bo botle ho tsoa bukeng ea Liprovia (leq. 184).
- 5) Fana ka lintlha tse peli ho tsoa bukeng ea Liprovia, tse mabapi le lintho tsa bohlokoa tseo o lokelang ho li qoba malebana le metsoalle (leq. 186).
- 6) Ka lipolelo tse 2-3, hlalosa mosali eo ho buuoang ka eena ho Liprovia 31 (leq. 188).

# LIPROVEBIA

## Liprovebia; Puo le Kamano

Notes

### I. Selelekela.

#### A. Buka ea Liprovebia.

1. William Arnot, bukeng ea hae e bitsoang Studies in Proverbs, o re: “Ho ipapisitsoe le manoni ao Liprovebia li nang le oona puong, le kamoo li bonahalang li sebetsa haholo ka teng bophelo ba batho, ha ho makatse hore e be Moea o Halalelang o li sebelisitse, mahareng a batho, ho fetisetse pelo ea Molimo ho batho. Liprovebia li bophelong ba batho le Bibeleng. Li Bibeleng hobane li li bophelong ba batho.”<sup>1</sup>
2. Ke ‘nete. Buka ea Liprovebia ke buka e nang le lintlha tse sebelisoang haholo, ka mokhoa oo e hahiloeng ka oona. Provebia ka bo eona, ke ponts’o ea mokhoa oa ho phela.
3. Liprovebia li buoa ka liketsahalo tsa letsatsi ka leng, ka mehlala ea letsatsi ka leng. Ha li felloe ke nako, ha li fetoe ke nako, hobane, bophelo bo batla bo ts’oana kamehla.
  - a. Joalokaha Molimo a ts’oana kajeno, maobane le kamehla eohle (Bah 13:8), melao e tsamaisang lefats’e la Hae e ntse e ts’oana le kajeno, joalokaha e ne ntse e le joalo lilemo tse 3,000 tse fetileng ha buka ea Liprovebia e ne e ngoloa.
  - b. Re ka fumana molemo o moholo ho tsoa lingoloeng tsena tsa khale, ha re ka lemoha hore “ha ho letho le lecha tlasa letsatsi” (Moeklesia 1:9).

#### B. Lintlha tse thutong ena.

1. Re tla ithuta ka sepheo se akaretsang sa buka ea Liprovebia, e leng bohlale.
2. Boithutong bona, re tla ithuta tseo Liprovebia li re rutang, ka ho ba le bohlale likarolong tse peli tsa bophelo:
  - a. Puo (ts’ebeliso ea molomo).
  - b. Likamano.

# LIPROVEBIA

Notes

## II. Puo.

### A. Bohlokoa ba Mantsoe.

1. Khokahano e pakeng tsa puo le bohlale.
  - a. Bohlale le puo li hokahantsoe 'moho.

#### Mohlala oa Sengoli:

**Puo ho bohlale e ts'oana le se tsoang ho computer ho se tsamaisang computer.**

#### Beha mohlala oa hau

- b. Liprovebia li ruta hore bohlale bo tla ama seo re se buang, le tsela eo re se buang ka eoena. Motho ea bohlale o utloisisa hore o na le boikarabello holima seo a se buang.
2. Puo ke karolo ea bohlokoa ea bophelo.
  - a. Puo e bohlokoa Popong ea lintho tsohle.
    - 1) Re tsoa ho **Sebui** se seholo, se ileng sa “**bua**” ea ba lefats’e le ba teng (Gen 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24).
    - 2) Molimo o ile a “**bua**” ho motho hang ha a qeta ho moetsa (Gen 1:28), ‘me ha a so emise ho bua le eena le kajeno (2 Petr 1:21).
  - b. Puo e bohlokoa topollong.
    - 1) Molimo o bua le rona ka Mora oa Hae (Bah 1:2).
    - 2) Mora oa Hae ke “**Lentsoe**” la Hae (Johan 1:1).

# LIPROVEBIA

- c. Puo e bohlokoa bukeng ea Liprovebia.
- 1) Re bona hona kahar'a buka eohle ea Liprovebia, empa e bonoa haholo 6:16-19.
  - 2) Hona le lintho tse supileng tse nyatsehang ho Morena. Lintho tsena li supa lintho tseo Molimo a sa li batleng. Hlokomela hore tse tharo li amana le **Puo**.
    - a) **Leleme** le bolelang leshano (tem. 17a).
    - b) Paki ea bohata e **buang** leshano (tem. 19a).
    - c) Ea **jalang** liqabang mahareng a baena (tem. 19b).
3. Matla a leleme.
- a. Liprovebia ha li nyenyefatse matla a leleme. Leha ho le joalo, batho ba nka leleme ha nyane. Le akofisa lipolelo tse ngata tsa bo rabohlale le lipuo tse seng ntle.
  - b. Leleme le lokela o sebelisoa ka tlhokomelo. Le ka sebelisoa hantle kapa hampe.
    - 1) Lefu le bophelo li matleng a leleme (18:21).
    - 2) Le ka tlisa bohloko kapa la folisa (12:18).
      - a) David Wright, bukeng ea hae e bitsoang Wisdom as a Lifestyle, o re: "Mantsoe e ka ba li-misaele tse nang le metsu e bolaeang, e ka tabolang ea tamukanya, ea choatlaka ba otloang ke oona. Kapa ea ba linoka tse tlisang tatso e monate ea bophelo, ea ka metsi a hloekileng, a hlabollang, ea ka moriana o tlisang pholo maeqebeng a ba re potileng."<sup>2</sup>
4. Ts'usumetso ea mantsoe.
- a. Ho tsoa ha mantsoe molomong, ho bapisoa le **lebatama la mollo** (16:27) le ka arolang metsoalle e **utloanang haholo** (tem. 28).
  - b. Mantsoe a ka tlisa khotsofalo (12:14).
  - c. Mantsoe a ka fepa ba bangata (10:21).

Notes

—

# LIPROVEBIA

## Notes

- d. Mantsoe a ka senya mohaeno (11:9).
- e. Ts'usumetso ea lipolelo e ka se bonahale hang, empa e etsa phetoho e kholo. Lipolelo tse monate, tse qekisang li ka re ama ka tsela e kang ha e bonahale, empa e le kotsi (bala 7:21, 29:5).
  - 1) Lipolelo li ka re susumetsa ho etsa liqeto tse kotsi.
  - 2) Lipolelo li ka re etsa hore re lakatse lintho tse mpe.

### Ntlha ea Puisano

Sebelisa lintlha tse fetileng ho akofisa puisano ka  
Puo, lipolelo le leleme.

**B. Ka nako e ngoe Ho thola ke khauta (ho bohlokoa haholo)! Hona ho ka bonts'a bohlale ka litsela tse peli:**

- 1. Ho thola ho bonts'a bohlale lintho tseo re sa reng letho ho tsona.
  - a. Sheba sello sa Jobo ho Jobo 13:5. Hape sheba Pes 39:1. Ho koaloa melomo ea rona ke e ngoe ea lintho tse bohlale ka ho fetisisa tseo re ka li etsang.
  - b. "Sethotho ha se khutsitse ho thoe se hlalefile" (17:28). Hona ke taba e hlollang!
- 2. Khutso e bonts'a bohlale ho tseo re li mamelang.
  - a. Hanyane ha re bua, ke halelele re ka khonang ho mamela. Halelele ha re mamela, ke halelele re tla khona ho ithuta.
    - 1) Jakobo o re khothaletsa ho "utloa ka pele, re liehe ho bua" (Jak 1:19).
    - 2) Moreri o lokela ho elelloa hore ho teng "nako ea ho khutsa, ho boetse ho teng nako ea ho bua" (Moek 3:7).
  - b. Ha re na khona ho bua ka bohlale ho fihlela ha re ka mamela ka tlhalefo (4:1).

# LIPROVEBIA

- c. ho mamela kapa ho utloa ke ketso e nkang nako ea rona e ngata puisanong.
- 1) Ho mamela ho hokahanyoa le puo (4:20).
  - 2) Ho mamela ho hokahanyoa le bohlale (8:33).
  - 3) Mamelo ke sesupo sa motho ea bohlale (12:15).
  - 4) Ho mamela ha se feela ho thola hobane o sa batle ho bua.  
Empa ke ketso e reretsoeng ho beha litholoana tse ntle puong.
    - a) Mamelo e lokela ho khetha (15:31).
    - b) Mamelo e lokela ho ananela (2:1).
    - c) Mamelo e lokela ho ela hloko (4:1; 5:1).
    - d) Mamelo e lokela ho hlahisa ketso ea tiisetso (5:7).

Notes

—

## C. Khetha Lipolelo tsa hau ka Hloko.

1. Khetho ho bua lipolelo tse ngata.
  - a. Lipolelo tse ngata li isa sebeng (10:19).
  - b. Lipolelo tsa rona li lokela ho fokola (Moekl 5:2).
2. Ho hlokomela molomo oa hau.
  - a. Lebela molomo oa hau (21:23; le 13:3).
  - b. Notla molomo oa hau (10:19).
  - c. Ithute mamello ka molomo oa hau (29:20).
  - d. Beha letsoho molomong oa hau, ho ena le ho beha “leoto molomong” (hona ho bolela ho se itoants’e ka lipolelo kapa ho bua ntho e se nang moelelo kapa e sa nephalang) (30:32; le Job 21:5).

# LIPROVEBIA

## Notes

### 3. Ho hlokomela lipolelo tsa hau.

- a. Lingoloeng tsa Apocrypha, Siraka o fana ka khothaletso: kala le ho etsa tekano ea mantsoe a hau, etsa lemati le sekoali bakeng sa molomo oa hau. Hlokomela e sere oa fosa ka leleme la hau (Siraka 28:25, 26).
- b. Re lokela ho kala le ho ela mantsoe a rona hloko. Ha rea lokela ho bua lipolelo tse chiphi. Re lokela ho hlahloba boima ba lentsoe pele re le bua. re lokela ho lemoha ka hlooko, seo re se buang.

#### **Mohlala oa Sengoli:**

**Ha ke ne ke le ngoana ntate-moholo o ne a re ke se bue haholo. O ne a mpoella hore ke hlokomele mantsoe a ka, hobane ke na le lenane le itseng la mantsoe ao ke lokelang ho a bua bophelong. Bohlale tabeng ena bo hlakile. Sebelisa mantsoe a hau joalokaha e ka u na le moeli le palo ea mantsoe ao o lokelang ho a bua. Akhete ka hloko. E ba mohlakomeli ea molemo oa lipolelo tsa hau.**

#### **Beha Mohlala oa hau:**

- c. David Wright o akaretsa ntlha ena hamonate ha a re: “Hangata re nahana ka lisebelisoa le lintho tse ts’oarehang, ‘me re li hlokomela ka poulelo e kholo. Ho ea ka Solomone, lipolelo tsa rona li lokela ho lebeloa ka poulelo e kholo, re a sebelise ka bohlale. Hona le ts’ebeliso e ntle le e mpe ea mpho ena e molemo. Molimo o na le thahasello e kholo lipolelong tse tsoang melomong ea rona hobane, joalokaha a labalabela kenano, matla a puo le oona ke sesupo sa sets’oano sa rona le Eena. Puo ha ea lokela ho nkoa hanyane; ho bua ha se ntho e chiphi.”<sup>3</sup>



# LIPROVEBIA

**D. Mekhoa ea Puo.** David Wright o arola mekhoe e fapakaneng ea ho bua ho tsoa bukeng ea Liprovebia, mekhahlelo e mene.<sup>4</sup>

Notes

—

1. Tsela ea bofebi.

a. Ena ke tsela ea moqhekanyetsi.

1) Ke mokhoa oa morekisi ea masene, ea bolatsana.

2) O sebelisa mantsoe ka boqhetseke. Leha ho le joalo, ha a na 'nete (5:3, 4).

b. Sebui sa mofebi, se iphihletse haholo lipolelong tsa masene le qophello. Ke libetsa tsa hae tse kholo haholo.

1) Qophello ea seotsoa, e leka ho tiisa ts'epahalo ea botho, le ho supa boits'ireletso bo lihelang (7:14).

2) O leka ho kholisa ba bang ka bokhabane ba botho (7:15).

3) O nka monyetla mefokolong ea ba bang (7:16-20).

4) O shebana le ho etsa liphapano (7:16-20).

c. Mokhoa oona oa puo, o tletse ka boqhekanyetsi haholo. O pata moelelo hoo puo e ka sebelisoang e sa elelloehe. Re lokela ho itlhahloba. Na re sebelisa mokhoa oo oa puo?

1) Na re sebelisa bokhoni ba rona ba ho latella le ho qophella e le hore re fumane seo re se batlang?

2) Na re sebelisa puo ka mokhoa o masene ho qophella batho ba bang?

3) Na ehlile re tsotella bamameli ba rona? kapa empa re tsotella litakatso tsa rona?

# LIPROVEBIA

## Notes

2. Mokhoa oa booatla.
  - a. Tsela ena ea ho bua ke ea motho ea sa tsebeng ho its'oara, ea bileng a buang ka tsela e sa hloekang.
    - 1) Ke tsela eo motho a sa baleng mantsoe a hae.
    - 2) Leoatla le bua lipolelo tse ngata, ha a qete ho bua. O etsa lipuo tse se nang moelelo.
    - 3) Ha a laole seo a se buang. Ha a na boits'oaro.
  - b. Leoatla le etsa lits'episo tseo hamorao a ikoahlaeang(6:2).
  - c. Ho bebera ha hae ho ea molihela (10:8, 19; 13:3). H
  - d. Ho fokola ha taolo ea hae holima seo a se buang, ho mokenya lits'ebong(12:23).
  - e. Oa itlontlolla kaha a se na mamello (18:13).
  - f. O hana bohlale (23:9). Ha bo na thuso ho eena (26:7,9).
3. Mokhoa oa ea khopo.
  - a. Ona ke mokhoa o hlaha, o tletseng nto.
    - 1) Joaloka tsela ea seotsoa, sepheo sa mokhoa oona ke ho senya.
    - 2) Leha ho le joalo, mona puo ha e fetisoe ka boqhekanyetsi, empa e fetisoa ka mokhoa o tletseng bokhopo le likhoka (11:9).
  - b. Sebui se khopo, se bua ka khalefo le ka mokhoa o hlabang (12:18; 16:27).
    - 1) Sepheo sa "lits'ebo" tsa hae, ke ho hotetsa hlaha, le ho fehla lelakabe(26:20).
    - 2) E, Jakobo o re bonts'a hore "leleme ke mollo", ebile e ka ba setho se kotsi sa 'mele (Jak 3:5, 6).

# LIPROVEBIA

3) leleme le fetoha mollo bophelong ba rona, le etsa hoo ka:

- a) Boithoriso(25:14).
- b) Thetso (6:17; 12:22; 26:28).
- c) Bopaki ba bohata(25:18).
- d) Lits'ebo(20:19).
- e) Ho fehla khalefo(25:23).
- f) Ho seba(11:13).
- g) ho qhekella ka lipolelo tse masene (26:28; 28:23; 29:5).

4. Mokhoa oa ea bohlale.

- a. Oona ke mokhoa o sa ts'oaneng le puo ea mofebi/seotsoa, leoatla, le ea khopo.
  - 1) Phapano ea puo ea ea bohlale le ea mofebi.
    - a) Mofebi ha a bue 'nete.
    - b) Ea bohlale o bua 'nete kamehla (4:24; 12:17; 16:23).

Notes

—

# LIPROVEBIA

## Notes

### 2) Phapano ea puo ea ea bohla le ea leoatla.

- a) Leoatla le bua le sa nahana. Ea bohla le oa nahana pele a bua. (15:28; 16:23).

(1) Mantsoe a a baloa, ebile a baloa hantle.

(2) O tseba moo a lokelang ho thola (11:13).

- b) Leoatla ha le khone ho its'oara. Ea bohla le o tseba ho notla lipolelo tsa hae.

(1) Ha a utloe ho hloka hla ho tlatse le ho eketsa maikutlo a hae maikutlong a ba bang (e senya nako, le ho etsa pheta-peto e sa hloka hlaeng ha motho a tlatse ntho e seng e ntse e hlakile).

(2) Kahoo, mantsoe a hae a na le boima, ebile a na le moelelo ha a bua.

- c) Leoatla le ea bebara. Ha a itlhahlobe, ha a inahane, ebile ha shebe nako eo a lokelang ho bua. Ea bohla le o utloisisa bohlokoa ba nako.

(1) Puo ea hae e amana le boemo ebile e nepahetse (15:23 le 25:11).

(2) Ntlha e ke ke ea etsa moelelo ho hang ntle le ha e buoa sebakeng se nepahetseng, ka nako e nepahetseng. Le Liprovia, **bohla** ke ho tseba nako ea ho li sebelisa ka eona.

### 3) Phapano ea puo ea ea bohla le ea ea khopo.

- a) Mokhoa oa ea khopo, o tletse khalefo, bokhopo le nto. Ea bohla le o bonolo.

- b) Motho ea bohla le o bua ka **moea o bonolo**, o robahileng (17:27).

(1) Moea o bonolo o fana ka sebaka sa ho mamela (18:13).

(2) Moea o bonolo o lumella bohloko ba maikutlo bo theohe (15:1).

(3) Moea o bonolo o matla, o mafolofolo (25:15).

# LIPROVEBIA

b. Qetellong, puo ea ea bohlale e reretsoe ho khothatsa (12:25) le ho folisa (12:18; 4:20-22).

1) Re lokela ho lula re hlahloba litloaelo tsa rona tsa puo. Re lokela ho ipotsa lipotso tse qholotsang.

a) Na re sebelisa maleme a rona ka bohlale?

b) Na re sebelisa lipolelo tsa rona ho khothatsa le ho folisa?

c) Na re lula re ingama-ngama?

d) Na ka nako e ngoe re oela tekong ea ho bua hampe ka batho ba bang?

e) Na re bua haholo?

f) Na lipolelo tsa rona li hlaba batho ba bang?

g) Na re kenyeletsa lipolelo tse nang le moelelo ha re bua?

## Ntlha ea Puisano

A ko re arolele ka boitsebelo ba hau ts'ebelising ea mekhoha ena e mene ea ho busa. Etsa qeto kajeno ea ho bua ka bohlale

### III. Likamano.

#### A. Likamano le ba-haheno.

1. Selelekela.

a. Likamano.

1) Likamano li bohlokoa hobane ke ka tsona re ithutang likamano tsa rona le Molimo.

2) Botle ba likamano le ba bang, ke sesupo sa kamano e ntle le Molimo.

Notes

—

# LIPROVEBIA

## Notes

—

- b. Ba-haheno.
  - 1) Batho ba bangata ba re ha ba na bothata ba ho ba le kutloano le batho ba bang ba bangata.
  - 2) Empa batho bona bao, ba na le bothata ba ho utloana le “motho oa mohahisani” (mo-haheno).
- 2. Liproverbia li fana ka litaeo malebana le ho ba mohaisani ea motle.
  - a. Mohaisani ea hantle ha a “bue haholo”. Ke motho ea ts’epahalang ebile o khona ho boloka makunutu (11:12).
  - b. Ha a na morero oa ho lematsa mohaisani (3:29).
  - c. Ha a jale le ho potlakela linyeoe (25:8, 9).
  - d. Ke mohlala o motle, ebile o tataisa ba bang (12:26).
  - e. O fumaneha kamehla (27:10).
  - f. O molemo le ho bao ba sa morateng (25:21, 22).
  - g. O likahlolo li bonolo (24:17).
  - h. O hlokomela lipolelo tsa hae (25:17).
    - 1) O hlompha boikutlo ba ba bang. Ha a its’unyaketse linthong tsa mohaisani. Ha a lule ho fihlela mohahabo a teneha.
    - 2) O hlokolosi. Ha tene. Ha a tlole meeli ea kamano le phelisano.
- 3. Lerato ke molaetsa.
  - a. Limelo tsa mohaisani ea hantle ke limelo tsa lerato.
  - b. Re hopotsoa ka karolo ea bobeli ea molao o moholo. rata oa heno.

# LIPROVEBIA

## B. Metsoalle ea 'nete.

Notes

### 1. Selelekela.

- a. U na le metsoalle e mekae eo o ka reng ke ea 'nete? Haeba o ts'oana le batho ba bang ba bangata, e ka 'na ba ha o na metsoalle e ka fetang seatla, eo o ka e bitsang ea 'nete ("metsoalle e meholo").
- b. Motsoalle oa 'nete, ke motho eo o moarolelang makunutu a maholo. Ke motho ea kileng a ba le uena meepeng le metheong ea bophelo. Mantsoe a hlalolang motsoalle oa sebele ke:
  - 1) Bots'epehi.
  - 2) Ho se fetohe.
  - 3) Boitelo bo se nang moeli.
- c. Liprovia li bonts'a hore setsoelle sa 'nete ha se okole feela, empa se tebile.
  - 1) liprovia e bua ka "motsoalle oa sebele o ts'epahala ho feta ngoana'bo motho" (18:24).
  - 2) E bua ka motsoalle ea nang le "lerato kamehla" (17:17).
  - 3) E lemoha hore motho eo e leng motsoalle ka baka la maruo a hau (14:20) Liphoso tsa hau (19:6) e ke ke ea ba motsoalle ka linako tse thata.

### Ntlha ea Puisano

A ko fane ka mehlala kapa mapaki a bonts'ang setsoalle sa 'nete.

# LIPROVEBIA

## Notes

### 2. Setsoalle.

#### a. Keletso e ntle kahar'a setsoalle.

- 1) Keletso e ntle pakeng tsa metsoalle e ka qetella e le tataiso, khotatso kapa bopaki (27:9).
- 2) Keletso e pakeng tsa metsoalle, e ka tla ka sebopeho sa khalemo le qholotso (27:17). Metsoalle e lokela ho thusana kholong leha ho le bohloko ka nako e ngoe.
- 3) Setsoalle sa 'nete se lokela ho amohela mefuta ena ea keletso ka bobeli.

#### b. 'Nete Setsoalleng.

- 1) Motsoalle oa sebele o ikemiselitse ho beha setsoalle tsietsing molemong feela oa ho thusa motsoalle oa hae. Ke eena ea bolellang motsoalle oa hae seo ba bang ba se tsebang ka eena, empa ba se na boikemisetso ba ho mobolella. Lerato la hae le phahamela takatso ea hae ea ho ba boemong bo mabots'obots'o (27:6).
- 2) Ha nakoana, qekiso le mamellano e sa tebang ea setsoalle se sa tebang e ka labalabeloa. Leha ho le joalo, qetellong, botebo ba setsoalle sa 'nete bo tla thabeloa hamorao (28:23).

#### c. Lintho tsa bohlokoa tseo metsoalle e lokela ho li qoba.

- 1) Metsoalle e lokela ho qoba ts'ebano le nyenyefatsano (16:28). Ho buana ka mekokotlong, ho nyefolana, le ho sebana ho sentse le ho qhala setsoalle sa ba bangata.
- 2) Metsoalle e lokela ho ts'oarelana le ho leballana. Ha ba a lokela ho hopotsana lintho tseo ba seng ba ts'oarelane ka tsona (17:9).
  - a) Ho se ts'oarele ho fetoha boits'eno bo tebileng. Boits'eno bo hlahisa khalefo le tlhahafalo. Tlhahafalo e fetoha borabele le bohanyetsi. Bohanyetsi le borabele li hlahisa ho se tsotelle. Ho se tsotelle ho hlahisa lefu. Boemong bona, kamano e ea shoa.
  - b) Ketsahalo ena e bolaile setsoalle sa ba bangata... le manyalo!



# LIPROVEBIA

## C. Kamano ea lelapa.

### 1. Selelekela.

#### a. Bohlokoa ba lelapa.

- 1) Liprovia tse ngata li amana le bophelo ba lelapa.
- 2) Lelapa ke motheo oa likamano tse ngata.
  - a) Kereke e hahilo e ka malapa.
  - b) Naha e hahilo e ka malapa.
  - c) Ha ho ba le likhaohano kahar'a sechaba, hoo ke hobane lekhotla la malapa le qhalana.
- 3) Derek Kidner bukeng ea hae e bitsoang The Proverbs, o re: “Ho Liprovia, lelapa le ts'oere karolo e kholo, ea bohlokoa phelisanong ea batho, e amohetsoeng Selekaneng sa Senai...bots'epehi malapeng bo tlisoa ke kholiso e ntle ea bana bao batsoali ba bona ba phelisanang ka thabo le bongoe.”<sup>5</sup>

#### b. Re tlo shebana le lenyalo le botsoali.

### 2. Kamano ea lenyalo.

#### a. Hona le kamano e kholo pakeng tsa monna le mosali bukeng ea Liprovia.

- 1) Lenyalo le senyehileng le hlaloso ho 2:17, ho ipapisoa le motho ea sieang “molekane” oa hae. lentsoe lena, puong ea Seheberu, le na le moelelo o tebileng haholo. Le ka tolokoa e le “setsoalle sa sebele” (bala le Pes 55:13; Liprov 16:28; 17:9; Jer 13:21; le Mikiea 7:5 bakeng sa ts'ebeliso e ngoe ea lentsoe lena).
- 2) Tiiso le tlhakisiso ena e bonahala e hanana le ho nyala basali ba bangata, e leng ntho e neng e tloaelehile Israeleng.
- 3) Ebile e bonahala e hanana le taba ea hore basali ba katlas'a banna (e leng se bonahalang hamorao Bojuding).

Notes

—

# LIPROVEBIA

## Notes

### b. Mosali.

- 1) Mosali oa Liprovia 31, ke mosali ea ts'epahallang monna oa hae.
- 2) Liprovia 9:13-18, e bua ka mosali oa leoatla ea sa ts'epahalleng monna oa hae.
- 3) Mosali a ka haha lelapa kapa a le senya (14:1; 18:22; 19:14; 12:4).
- 4) Basali ba bonoa e le bo-mphato le banna kholisong ea bana. Ba bua lentsoe le ts'oanang. (1:8,9; 6:20; 31:1).

### c. Monna.

- 1) Ntlha e phetoang hangata mabapi le lenyalo, ke khothaletso e fuoang banna, hore banna ba ts'epahalle basali ba bona.
- 2) Monna o lokela ho itella mosali oa hae.
  - a) Boitelo bona e lokela e be tholoana ea khotsofatsano kamanong ea lenyalo (5:15-20).
  - b) Kamano e tebileng e ea fela ha ho se maqhama a bots'epehi a lenyalong.
  - c) Leroy Eims, bukeng ea hae e bitsoang, Wisdom From Above, o re: "menyaka ea lehae la motho, joaloka seliba sa mong'a sona, e hloekile, e ea pholisa, ebile e ea matlafatsa."<sup>6</sup>
- 3) Ho feba ho ama lelapa le kamano ea lelapa.
  - a) Monna oa itematsa (6:32b).
  - b) O boetse o choatla lelapa la hae.
- 4) Bohloeki bo molemong oa rona. E ka ba ntho e molemo ho mamela keletso ena (6:32a).
- 5) Ho qoba lipounama(molomo) tsa seotsoa tse isang lefung, monna o lokela ho ba le lipounama(molomo) tsa tsebo (5:2, 3).

# LIPROVEBIA

## 3. kamano ea botsoali.

### a. Kholiso le khalemo ea bana.

#### 1) Liprovia li na le thuto e tebileng ea bohlae.

a) Haeba bohlae ke bophelo ka bo-bona (8:35, 36), ha ho le joalo, ho molemo ho tsamaea ka tsela e boima feela e isa bophelong, ho ena le ho nka tsela e bobebe e isang lefung (23:14 le 19:18).

b) Re lokela ho bua ka taba ea “lerato le thata” (sheba 13:24). Lerato le thata, le bolela ho etsoa ha lintho tse boima ka baka la lerato, hoena le ho roballa ka leqebeng le ho etsa lintho ka mokhoa o bonolo.

#### 2) Kantle ho lesoai, “**bohlanya bo pelong ea ngoana**” ha bo phekoloe.

a) Qetello e ba tlontlolleho ea lelapa (29:15).

b) Qetello ke ho shoa ha ngoana (23:14).

#### 3) Hona le batho ba reng ha ba shape bana ba bona hobane ba ba rata. ‘Nete ke hore ha ba shape bana ba bona ka baka la botsoa le bofokoli, kapa ka baka la thetseho.

### b. Ho holisa le ho ruta bana.

#### 1) Khalemo le kholiso, li lokela ho etsoa ka matla ho feta ts’ebeliso ea lesoai.

a) Ke “**thuto tsa ka**” (3:1) tse thusang ngoana a se ke a “**kheloha tsela**” (22:6).

b) Buka eohle ea Liprovia, e qaloa ka kopo ena, “**Mor’a ka mamela thuto ea ntat’ao**” (1:8).

#### 2) Ka kakaretso, kholiso le thuto li lokela ho fana ka tataiso.

#### 3) Ka kotloloho, kholiso le thuto, li lokela ho haha le ho hlahisa sebopeho sa ngoana.

#### 4) Sepheo ke ho hlomella ngoana ho tsamaea ka tsela ea katleho bophelong (3:23; 4:8-12).

Notes

—

# LIPROVEBIA

## Notes

### c. Phoso ea botsoali.

- 1) Re lokela ho utloisisa hore kholiso ka bo-eona ha e hahe bohlae. Tao e lokela ho ananeloa.
- 2) Pehelo ea taba ena e hlakile ho 2:1: “Mor’a ka, **HA** o amohela litaba tsa ka.”
  - a) Liprovia li fana ka litao tse lokelang ho amoheloa.
  - b) Ha li fane ka lits’episo tse kang molao.
  - c) Kahoo, Liprovia li kenyeletsa lethathamole lelele la bana ba lahlehang (10:5; 15:20; 20:20; 29:3; 30:11, 17).
- 3) Phoso ea motsoali ha e hlile ha e ho fokoleng ha karabelo ea ngoana bohlaeng. Qetellong, motho ka mong o lokela ho ikhethela tsela ea hae.
- 4) Phoso ea motsoali e ho neneng khalemo le tao e matla (ho otlolla sebopeho).
- 5) Derek Kidner o qetella ka lipolelo tsena: “Leha hona le batsoali ba hlajoang ke lihlong (29:15), le teng, motho ka mong o lokela ho itjarela litholoana tse ba bang, hobane ke katamelo ea hae bohlaeng, e tla supa seo a se lebeletseng.”<sup>7</sup>

### Ntlha ea Puisano

Nka nakoana ea metsotso ho bua ka likamano tsa bohahisani, setsoalle le malapa.

# LIPROVEBIA

## IV. Qetello puisanong le kamano.

Notes

—

### A. Qholotso ea liprovebia.

1. Buka ea Liprovebia e tletse ka litaba tse amanang le bophelo. Lintlha tseo re ithutileng ka tsona, ke tse amanang le bophelo ba letsatsi le letsatsi. Li re hokahanya le batho ba bang.
2. Re lokela ho arabela joang? Thuto e hlakile. Re na le ‘mapa. Potso e salang e le teng ke ena, “Na re tla e latela?” (2:1-5).

# LIPROVEBIA

## Notes

### Qetello

<sup>1</sup>William Arnot, Studies in Proverbs (Grand Rapids: Kregal Publications, 1978), p. 17.

<sup>2</sup>David Wright, Wisdom as a Lifestyle (Grand Rapids: Lamplighter, 1987), p. 112.

<sup>3</sup>Wright, p. 113.

<sup>4</sup>Ibid., p. 117.

<sup>5</sup>Derek Kidner, The Proverbs (London: Inter-Varsity Press, 1964), p. 52. <sup>6</sup>Leroy Eims, Wisdom From Above (Wheaton: Victor Books, 1978), p. 108. <sup>7</sup>Kidner, p. 50.